

Na osnovu člana 204 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG”, br. 70/21, 123/21 i 3/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2024. godine, donijela je

UREDBU O USLOVIMA I NAČINU IZBORA, PRAVIMA I OBAVEZAMA POLICIJSKOG OFICIRA ZA VEZU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način izbora policijskog službenika koji se upućuje na rad u međunarodnu organizaciju u svojstvu policijskog oficira za vezu (u daljem tekstu: policijski oficir za vezu) i njegova prava i obaveze.

Policijski oficir za vezu

Član 2

Policijski oficir za vezu upućuje se na rad u međunarodnu organizaciju radi ostvarivanja policijske saradnje na operativnom i strateškom nivou sa međunarodnim organizacijama, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Članovi uže porodice

Član 3

Članovima uže porodice, u smislu ove uredbe, smatraju se bračni ili vanbračni supružnik i djeca policijskog oficira za vezu koji sa njim stalno borave u državi u kojoj se nalazi međunarodna organizacija u koju je policijski oficir za vezu upućen na rad (u daljem tekstu: država prijema).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. USLOVI I NAČIN IZBORA POLICIJSKOG OFICIRA ZA VEZU KOJI SE UPUĆUJE NA RAD U MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU NA OSNOVU INTERNOG OGLASA

Uslovi za izbor policijskog oficira za vezu na osnovu internog oglasa

Član 5

Za policijskog oficira za vezu može se izabrati policijski službenik ako:

- 1) ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- 2) ima najmanje osam godina radnog iskustva na policijskim poslovima;

3) ima odgovarajuće znanje engleskog ili drugog stranog jezika potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;

4) poznaje organizaciju rada i način korišćenja informaciono-komunikacionog sistema organizacione jedinice organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove (u daljem tekstu: policija);

5) je zdravstveno, psihički i fizički sposoban;

6) mu nije izrečena disciplinska mjera za učinjenu težu povredu službene dužnosti u posljednje dvije godine i protiv njega se ne vodi disciplinski postupak;

7) se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Interni oglas

Član 6

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje interni oglas za izbor policijskog oficira za vezu (u daljem tekstu: interni oglas).

Interni oglas sadrži:

1) naziv države, međunarodne organizacije i mjesta u koje se policijski oficir za vezu upućuje;

2) naziv i opis poslova radnog mjesta;

3) uslove iz člana 5 ove uredbe;

4) spisak potrebne dokumentacije;

5) rok i adresu za prijavljivanje na interni oglas.

Komisija za sprovođenje internog oglasa

Član 7

Interni oglas sprovodi komisija koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima tri člana, od kojih je najmanje jedan član policijski službenik sa iskustvom u vršenju poslova iz člana 2 ove uredbe, odnosno drugih sličnih poslova u inostranstvu.

Provjera znanja

Član 8

Nakon isteka roka za prijavljivanje na interni oglas, Komisija sačinjava spisak policijskih službenika koji su blagovremeno dostavili potpunu i urednu dokumentaciju i upućuje ih na provjeru znanja iz člana 5 stav 1 tač. 3 i 4 ove uredbe.

Provjeru iz stava 1 ovog člana vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja vrši poslove ljudskih resursa (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica).

Nakon završene provjere iz stava 1 ovog člana, nadležna organizaciona jedinica sačinjava spisak policijskih službenika koji su pokazali zadovoljavajuće rezultate na provjeri sa ocjenama dobijenim na provjeri i dostavlja ga Komisiji.

Usmeni intervju

Član 9

Sa policijskim službenicima sa spiska iz člana 8 stav 3 ove uredbe Komisija obavlja usmeni intervju i o tome sačinjava izvještaj.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana Komisija dostavlja direktoru policije (u daljem tekstu: direktor).

Mišljenje direktora

Član 10

Nakon dobijanja izvještaja iz člana 9 ove uredbe, direktor sačinjava mišljenje o prethodnim rezultatima rada policijskih službenika sa spiska iz člana 8 stav 3 ove uredbe i njihovoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, koje dostavlja Komisiji.

Utvrđivanje predloga za upućivanje policijskog oficira za vezu

Član 11

Spisak iz člana 8 stav 3 ove uredbe, sa izvještajem iz člana 9 i mišljenjem iz člana 10 ove uredbe Komisija dostavlja ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar).

U roku od 15 dana od dana prijema spiska iz člana 8 stav 3 ove uredbe, izvještaja iz člana 9 i mišljenja iz člana 10 ove uredbe, ministar utvrđuje predlog za upućivanje policijskog oficira za vezu, koji se dostavlja Vladi Crne Gore.

III. USLOVI I NAČIN IZBORA POLICIJSKOG OFICIRA ZA VEZU KOJI SE UPUĆUJE NA RAD U MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG OGLASA

Uslovi za upućivanje policijskog oficira za vezu na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu međunarodnog oglasa

Član 12

Policijski službenik koji ispunjava uslove iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 5, 6 i 7 ove uredbe može se, u svojstvu policijskog oficira za vezu, uz prethodnu saglasnost ministra, uputiti na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu međunarodnog oglasa za angažovanje policijskih službenika (u daljem tekstu: međunarodni oglas), koji ta međunarodna organizacija raspisuje u skladu sa svojim pravilima i koja samostalno sprovodi postupak provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata i bira policijske službenike.

Zahtjev za davanje saglasnosti

Član 13

Prije podnošenja prijave na međunarodni oglas, policijski službenik iz člana 12 ove uredbe dužan je da pribavi saglasnost ministra.

Zahtjev za davanje saglasnosti za prijavljivanje na međunarodni oglas (u daljem tekstu: zahtjev za davanje saglasnosti) policijski službenik iz člana 12 ove uredbe podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici, u pisanoj formi.

Uz zahtjev za davanje saglasnosti dostavljaju se:

- 1) dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 5, 6 i 7 ove uredbe; i
- 2) biografija.

Provjera ispunjenosti uslova i mišljenje direktora

Član 14

U roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti, nadležna organizaciona jedinica vrši provjeru ispunjenosti uslova iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 5, 6 i 7 ove uredbe, o čemu sačinjava mišljenje.

Nakon provjere iz stava 1 ovog člana, nadležna organizaciona jedinica podnosi direktoru zahtjev za davanje mišljenja o prethodnim rezultatima rada policijskog službenika iz

člana 12 ove uredbe i njegovoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Mišljenje o prethodnim rezultatima rada policijskog službenika iz člana 12 ove uredbe i njegovoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje direktor sačinjava i dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2 ovog člana.

Odluka o davanju saglasnosti

Član 15

Zahtjev za davanje saglasnosti sa mišljenjima iz člana 14 st. 1 i 3 ove uredbe nadležna organizaciona jedinica dostavlja ministru.

U roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti i mišljenja iz člana 14 st. 1 i 3 ove uredbe, ministar donosi odluku o davanju saglasnosti za prijavljivanje na međunarodni oglas, koja se dostavlja policijskom službeniku iz člana 12 ove uredbe.

Prijavljivanje na međunarodni oglas

Član 16

Nakon pribavljanja saglasnosti ministra, policijski službenik iz člana 12 ove uredbe samostalno se prijavljuje na međunarodni oglas.

Ako međunarodna organizacija zahtijeva dostavljanje odluke o davanju saglasnosti za prijavljivanje na međunarodni oglas, ta odluka se dostavlja preko organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove ili putem međunarodne policijske saradnje.

Utvrđivanje predloga

Član 17

Ako međunarodna organizacija, na osnovu međunarodnog oglasa, donese odluku o izboru policijskog službenika iz člana 12 ove uredbe, tu odluku policijski službenik dostavlja ministru i direktoru.

Na osnovu odluke iz stava 1 ovog člana, ministar utvrđuje predlog za upućivanje policijskog oficira za vezu na rad u međunarodnu organizaciju, koji se dostavlja Vladi Crne Gore, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

IV. PRAVA I OBAVEZE POLICIJSKOG OFICIRA ZA VEZU

Period postavljanja

Član 18

Policijski oficir za vezu postavlja se na period od četiri godine.

Period iz stava 1 ovog člana može se produžiti ili skratiti zbog potreba službe ili iz drugih opravdanih razloga.

Po isteku perioda iz st. 1 i 2 ovog člana, policijski oficir za vezu se raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto, u skladu sa zakonom.

Zastupanje interesa i uspostavljanje i razvijanje međunarodne policijske saradnje

Član 19

Policijski oficir za vezu dužan je da zastupa interese Crne Gore i država članica Evropske unije u trećim državama i uspostavlja i razvija međunarodnu policijsku saradnju.

Policijski oficir za vezu može istovremeno zastupati interese i drugih država u oblasti policijske saradnje, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Smjernice za rad policijskog oficira za vezu

Član 20

Za vrijeme rada u međunarodnoj organizaciji policijski oficir za vezu dužan je da postupa u skladu sa smjernicama koje utvrđuje ministar.

Opremanje

Član 21

Ako priroda posla to zahtijeva, policijskom oficiru za vezu mogu se dati na upotrebu:

- 1) uniforma, materijalno-tehnička sredstva i druga potrebna oprema;
- 2) službeno vozilo, u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore.

Potrebna dokumenta

Član 22

Policijskom oficiru za vezu se, za nesmetan rad, obezbjeđuju potrebna dokumenta.

Prava iz zdravstvenog osiguranja

Član 23

Za vrijeme rada u međunarodnoj organizaciji policijski oficir za vezu ima pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

Zarada

Član 24

Za vrijeme rada u međunarodnoj organizaciji, policijski oficir za vezu zadržava zaradu koja mu je pripadala shodno zvanju na radnom mjestu sa kojeg je upućen na rad u međunarodnu organizaciju.

Akontacija

Član 25

Policijski oficir za vezu, prije upućivanja na rad u međunarodnu organizaciju, može ostvariti pravo na akontaciju u iznosu do najviše dvije mjesečne zarade i dvije naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema koje mu pripadaju u skladu sa ovom uredbom.

Naknade

Član 26

Policijski oficir za vezu može ostvariti pravo na naknadu:

- 1) za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema;
- 2) za izdržavanog člana uže porodice;
- 3) troškova za stanovanje;
- 4) dijela troškova za obrazovanje djece;
- 5) troškova zdravstvenog osiguranja;
- 6) troškova u slučaju smrti.

Pored prava iz stava 1 ovog člana, policijski oficir za vezu koji je upućen na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu internog oglasa, može ostvariti pravo i na naknadu:

- 1) članarine u policijskim udruženjima;

- 2) troškova za protokolarne obaveze;
- 3) troškova za službena putovanja;
- 4) troškova selidbe iz Crne Gore u državu prijema i iz države prijema u Crnu Goru, kao i troškova selidbe u inostranstvo.

Policijski oficir za vezu koji je upućen na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu međunarodnog oglasa može ostvariti prava na naknade troškova iz stava 1 tač. 3 do 6 ovog člana, samo kad te troškove ne snosi međunarodna organizacija u koju je upućen.

Naknada za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema

Član 27

Visina naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema određuje se množenjem bruto osnovice za obračun troškova života u državi prijema i posebnih radnih uslova (u daljem tekstu: bruto osnovica za obračun troškova života) i indeksa prilagođavanja troškova života i isplaćuje se mjesečno.

Bruto osnovica za obračun troškova života policijskog oficira za vezu utvrđuje se u iznosu od 94% od polazne bruto osnovice.

Polazna bruto osnovica određuje se kao procenat od godišnjeg bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u Crnoj Gori, prema posljednjim podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Polazna bruto osnovica određuje se jednom godišnje.

Procenat bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u Crnoj Gori određuje se za dvije grupe država i to:

- 1) I GRUPA - 36% BDP;
- 2) II GRUPA - 34,50% BDP.

Indeks prilagođavanja troškova života određuje se prema indeksu troškova života u različitim državama koji godišnje objavljuje nadležni organ Organizacije Ujedinjenih nacija.

Bruto osnovica za obračun troškova života usklađuje se sa indeksom prilagođavanja troškova života određenog za kalendarsku godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši usklađivanje.

Polazna bruto osnovica data je u prilogu koji je sastavni dio ove uredbe.

Naknada za izdržavanog člana uže porodice

Član 28

Naknada za izdržavanog člana uže porodice, za svakog izdržavanog člana uže porodice iznosi 3% od bruto iznosa utvrđene naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema.

Policijski oficir za vezu gubi pravo na naknadu iz stava 1 ovog člana ako izdržavani član uže porodice boravi van države prijema neprekidno 60 dana, odnosno ukupno 120 dana u toku kalendarske godine.

Pravo na naknadu iz stava 1 ovog člana utvrđuje se na osnovu pisane izjave policijskog oficira za vezu o dolasku izdržavanog člana uže porodice u državu prijema.

Izdržavani članovi uže porodice, u smislu ovog člana, su bračni ili vanbračni supružnik i maloljetna djeca (rođena u braku, vanbračna, pastorčad i usvojena) policijskog oficira za vezu

koji sa njim stalno borave u državi prijema, odnosno djeca na redovnom obrazovanju u državi prijema do navršenih 26 godina života.

Naknada troškova za stanovanje

Član 29

Policijski oficir za vezu može ostvariti pravo na naknadu troškova za stanovanje za namješteni stambeni prostor, u odnosu na broj članova uže porodice, i to:

- 1) samac - stambeni prostor sa jednom spavaćom sobom (cca. 70 m²);
- 2) sa jednim članom porodice - stambeni prostor sa dvije spavaće sobe (cca. 100 m²);
- 3) sa dva ili više članova porodice - stambeni prostor sa tri spavaće sobe (cca. 130 m²).

Troškove angažovanja agenta za zakup stambenog prostora i postupka utvrđivanja stanja zakupljenog stambenog prostora snosi Ministarstvo, a najviše u visini od 85% iznosa naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema.

Naknada iz stava 1 ovog člana priznaje se policijskom oficiru za vezu u visini iznosa stanarine koju plaća na ime zakupa i opremanja stambenog prostora, a najviše u visini od 90% bruto iznosa naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema.

Ugovor o zakupu stambenog prostora

Član 30

Policijski oficir za vezu zaključuje ugovor o zakupu stambenog prostora neposredno sa stanodavcem ili agencijom za nekretnine i snosi sve troškove i rizike koji proizilaze iz tog ugovornog odnosa i usljed nesavjesnog korišćenja stambenog prostora.

Ugovor iz stava 1 ovog člana mora da sadrži klauzulu o mogućnosti otkaza ugovora i prije ugovorenog roka, u slučaju da se policijski oficir za vezu prijevremeno povuče iz države prijema.

Ako je za vrijeme trajanja zakupa stambenog prostora potrebno položiti depozit, ta sredstva policijskom oficiru za vezu obezbjeđuje Ministarstvo.

Policijski oficir za vezu dužan je da, u roku od šest mjeseci od dana isteka ili otkaza ugovora iz stava 1 ovog člana, vrati sredstva iz stava 3 ovog člana u punom iznosu, na što se obavezuje pisanom izjavom.

Policijski oficir za vezu može ostvariti pravo na naknadu troškova godišnjeg osiguranja za zakupljeni stambeni prostor, ako osiguranje nije obuhvaćeno ugovorom o zakupu stambenog prostora.

Saglasnost ministra na ugovor o zakupu stambenog prostora

Član 31

Policijski oficir za vezu može ostvariti pravo na naknadu troškova za stanovanje, uz prethodnu pisanu saglasnost ministra na ugovor o zakupu stambenog prostora, pri čemu se u pogledu veličine, strukture i cijene stambenog prostora uzimaju u obzir kriterijumi iz člana 29 stav 1 ove uredbe, protokolarne i druge potrebe i specifični uslovi rada u državi prijema.

Privremeni smještaj

Član 32

Policijski oficir za vezu, po dolasku u državu prijema, a do stalnog smještaja, može ostvariti pravo na privremeni smještaj koji obezbjeđuje Ministarstvo, u visini do pripadajućih troškova za stanovanje u skladu sa ovom uredbom, najduže do 90 dana.

Policijski oficir za vezu, prije odlaska iz države prijema, može ostvariti pravo na privremeni smještaj koji obezbjeđuje Ministarstvo, u visini do pripadajućih troškova za stanovanje u skladu sa ovom uredbom, najduže do 90 dana.

U slučaju smrti policijskog oficira za vezu, članovima uže porodice Ministarstvo obezbjeđuje privremeni smještaj u državi prijema, u visini do pripadajućih troškova za stanovanje u skladu sa ovom uredbom, najduže do 30 dana.

Policijski oficir za vezu i članovi njegove uže porodice koji su, bez svoje krivice, morali da napuste stambeni prostor, mogu ostvariti pravo na privremeni smještaj koji obezbjeđuje Ministarstvo, u visini do pripadajućih troškova za stanovanje u skladu sa ovom uredbom, najduže do 90 dana.

Naknada dijela troškova za obrazovanje djece

Član 33

Policijski oficir za vezu, za vrijeme rada u međunarodnoj organizaciji, može, na osnovu zahtjeva, ostvariti pravo na naknadu dijela troškova za obrazovanje djece koja sa njim stalno borave u državi prijema u predškolskim, osnovnim i srednjoškolskim javnim obrazovnim ustanovama, u iznosu od 70 % od ukupnih troškova upisa i obrazovanja u tim ustanovama, za svako dijete.

Ako iz opravdanih razloga nije moguće obrazovanje djece u javnim obrazovnim ustanovama (bezbjednosni razlozi, ukoliko se nastava u javnim obrazovnim ustanovama u državi prijema odvija na jeziku koji ne pripada jednom od svjetskih jezika i sl.), policijskom oficiru za vezu se može odrediti naknada troškova za obrazovanje djece u privatnim obrazovnim ustanovama, u iznosu od 50% od ukupnih troškova upisa i obrazovanja u tim ustanovama, za svako dijete, a najviše do iznosa od 10.000 eura.

U slučaju obrazovanja djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama, naknade iz st. 1 i 2 ovog člana, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra, mogu se utvrditi u većem iznosu.

Pravo iz st. 1, 2 i 3 ovog člana ne odnosi se na izdatke za ishranu (kantinu) u osnovnim i srednjoškolskim javnim obrazovnim ustanovama, troškove prevoza, obaveze za vannastavne aktivnosti, kupovinu knjiga i sl.

Naknada troškova zdravstvenog osiguranja

Član 34

Policijski oficir za vezu, za vrijeme rada u međunarodnoj organizaciji, u državi sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, može ostvariti pravo na naknadu troškova zdravstvenog osiguranja za sebe i članove uže porodice, u skladu sa propisima države prijema, odnosno međunarodnim ugovorom.

Naknada troškova u slučaju smrti

Član 35

U slučaju smrti člana uže porodice, troškove prevoza posmrtnih ostataka, putne troškove pratioca i troškove pogrebne opreme snosi Ministarstvo.

U slučaju smrti policijskog oficira za vezu, članovi njegove uže porodice koji dolaze u Crnu Goru na pogreb mogu ostvariti pravo na putne troškove.

Ako je potrebno da članovi uže porodice, nakon smrti policijskog oficira za vezu, ostanu u državi prijema do završetka školske godine, ministar može odobriti isplatu naknade dijela troškova za obrazovanje djece i naknadu troškova za stanovanje.

Pravo na naknade iz st. 1 do 3 ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva.

Naknada članarine u policijskim udruženjima

Član 36

Policijski oficir za vezu koji je upućen na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu internog oglasa može ostvariti pravo na naknadu članarine u policijskim udruženjima u državi prijema vezanim za promociju interesa Crne Gore, kao i naknadu troškova učešća u posebnim programima u oblasti policijske saradnje koje organizuje i realizuje policija države prijema, po odobrenju ministra.

Naknada troškova za protokolarne obaveze

Član 37

Policijski oficir za vezu koji je upućen na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu internog oglasa može, na osnovu zahtjeva, ostvariti pravo na naknadu troškova za protokolarne obaveze u skladu sa odobrenim sredstvima za tu namjenu.

Policijski oficir za vezu iz stava 1 ovog člana izrađuje plan korišćenja sredstava namijenjenih za protokolarne obaveze, za svaki konkretan događaj, i dostavlja ga ministru na odobravanje.

O sredstvima utrošenim za protokolarne obaveze, policijski oficir za vezu iz stava 1 ovog člana podnosi ministru pisani izvještaj koji sadrži podatke o događaju u vezi protokolarnih obaveza, uz koji se prilažu originali odgovarajućih računa.

Naknada troškova za službena putovanja

Član 38

Policijski oficir za vezu koji je upućen na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu internog oglasa može ostvariti pravo na naknadu troškova za službena putovanja u vezi sa obavljanjem poslova u međunarodnoj organizaciji, u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Naknada troškova selidbe

Član 39

Policijski oficir za vezu koji je upućen na rad u međunarodnu organizaciju na osnovu internog oglasa može, na osnovu zahtjeva, ostvariti pravo na naknadu troškova selidbe iz Crne Gore u državu prijema i iz države prijema u Crnu Goru, kao i troškova selidbe u inostranstvu, u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Ostvarivanje prava na naknade

Član 40

Prava iz čl. 27 do 30 i čl. 32 do 39 ove uredbe mogu se ostvariti danom stupanja na rad u međunarodnoj organizaciji.

Ministarstvo snosi sve troškove valutnih konverzija i transfera novčanih sredstava u inostranstvu neophodnih za ostvarivanje prava policijskog oficira za vezu.

Rješenje o zaradi i naknadama iz člana 26 ove uredbe donosi ministar, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Izvještaj o radu

Član 41

Policijski oficir za vezu podnosi pisani izvještaj o radu u međunarodnoj organizaciji ministru i direktoru, jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Obaveze policijskog oficira za vezu po povratku iz međunarodne organizacije

Član 42

Policijski oficir za vezu, u roku od mjesec dana po povratku iz međunarodne organizacije, podnosi ministru pisani izvještaj o stanju materijalno-tehničkih sredstava i druge opreme kojom je bio zadužen.

U roku iz stava 1 ovog člana, policijski oficir za vezu dužan je da:

- 1) vrati materijalno-tehnička sredstva i drugu opremu;
- 2) obavi zdravstveni pregled; i
- 3) obavi druge aktivnosti po nalogu nadređenog policijskog službenika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Član 43

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o uslovima i načinu izbora policijskog predstavnika koji se upućuje na rad u inostranstvo („Službeni list CG”, br. 33/13 i 33/14) i Pravilnik o zaradama i naknadama policijskog oficira za vezu („Službeni list CG”, broj 67/09).

Stupanje na snagu

Član 44

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj:
Podgorica, 2024. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**

Polazna bruto osnovica

Bruto osnovica za obračun troškova života	Procenat BDP po stanovniku u Crnoj Gori	
	Grupa I - 36%	Grupa II - 34,50%
94%	Argentinska Republika Republika Austrija Kraljevina Belgija Republika Francuska Republika Grčka Republika Italija Narodna Republika Kina Mađarska Savezna Republika Njemačka Republika Poljska Ruska Federacija Sjedinjene Američke Države Republika Slovenija Kraljevina Španija Švajcarska Konfederacija Republika Turska Ujedinjeni Arapski Emirati Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske Ukrajina Vatikan Kraljevina Nizozemska Kraljevina Danska	Republika Albanija Bosna i Hercegovina Republika Bugarska Republika Kosovo Republika Sjeverna Makedonija Rumunija Republika Srbija Republika Hrvatska